

NASTAVA

drugi termin

Dimenzionisanje izolovanih provodnika

Da bi se odredio presjek provodnika odnosno kabla u električnim instalacijama potrebno je poznavati sledeće podatke:

- vrstu opterećenja
- podatke o prijemniku ili prijemnicima,
- vrste napajanja
- uslove pod kojima se provodnici i kablovi ugrađuju.

Prema tehničkim propisima za izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog napona vodovi se moraju dimenzionisati na :

1. mehaničku čvrstoću (najmanji presjeci)
2. da su osigurani od pregrijavanja (guma 60°C , PVC 70°C) osiguračima ili motornim zaštitnim sklopkama
3. da pad napona ostane u propisanim granicama

Najmanji dozvoljeni presjek provodnika u instalacijama niskog napona obzirom na mehaničku čvrstoću:

- vodovi u svetiljkama $0,75 \text{ mm}^2$
- vodovi pod malterom $1,5 \text{ mm}^2$
- vod od distributivnog ormara do brojila
 - za male stanove $2,5 \text{ mm}^2$
 - za veće stanove 6 mm^2

Ovo su stari propisi, prema preporukama za priključak stanova je predviđen minimalni presjek od 10 mm^2 .

2. Dozvoljene struje opterećenja PVC kablova (trožilni kabl u vazduhu 30°C)

Presjek kabla A (mm ²)	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70
Dozvoljena struja kabla Id(A)	18	25	34	44	60	80	105	130	160	200

Korekcioni faktor temperature ambijenta:

$$f_1 = \sqrt{\frac{\theta_k - \theta_a}{\theta_k - \theta_{ak}}}$$

gdje su: θ_k – najveća dozvoljena temperatura (guma 60°C , PVC 70°C)

θ_a – stvarna temperatura ambijenta

θ_{ak} – temperatura ambijenta iz kataloga

$f_1=0,87$ za $\theta_a=40^{\circ}\text{C}$ i za kabl sa PVC izolacijom

Pored ove korekcije potrebno je uvesti i korekcioni faktor f_2 za slučaj paralelnog vođenja kablova.

U elektroenergetskim instalacijama kablovi se vode skoro uvijek na regalima pa se ta korekcija uzima iz priručnika.

Način postavljanja kabla	Broj strujnih kola ili višežilnih kablova								
	1	2	3	4	6	9	12	15	20
Ukidan ili zatvoren	1,00	0,80	0,70	0,70	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
Jedan sloj na zidovima ili podovima ili neperforiranoj polici	1,00	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	-	-	-
Jedan sloj na plafonu	0,95	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	-	-	-
Jedan sloj na perforiranoj polici	1,00	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	-	-	-
Jedan sloj na nosećim kukama ili slično	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	-

Za proračun napojnih vodova za stambene zgrade ili razne druge objekte, potrebno je imati određene podatke na osnovu kojih se može uraditi proračun. Potrebni podaci su uglavnom sledeći:

- **P_i - instalisana snaga**
- **P_j - jednovremeno vršno opterećenje**
- **Broj stanova (n)**

• P_{ju} - jednovremenim rad pojedinih uređaja u industriji – daje tehnolog projektant pogona

• P_{jo} - jednovremeno uključeno osvjetljenje u radnim prostorijama, halama, odnosno pogonima. Daje tehnolog projektant pogona

Instalisana snaga je ona koja je predviđena projektom, tj. zbir svih snaga za osvjetljenje i priključnice.

Jednovremena vršna snaga je snaga koja je jednovremeno uključena, tj. u pogonu.

Prosječno vršno opterećenje jednog stana uzima se kao 70% instalisane snage od zbira nazivnih snaga svih električnih prijemnika u prosječnom stanu.

$$P_{il} = 0,7 \frac{P_{io}}{n}$$

gdje su P_{io} – instalisana snaga cijelog objekta, a n – broj stanova.

Jednovremeno vršno opterećenje objekta bi bilo

$$P_{vn} = P_{il} * n * k$$

$$k = 0,25 + \frac{0,75}{\sqrt{n}}$$

PRIMJER

Primjer: Dimenzionisanje kabla od DO do RT

Instalisana snaga jednog stana iznosi $P_1 = 43\ 680\text{W}$.

Jednovremena snaga se računa po obrascu

$$P_j = k * P_1 = 0,7 * 43\ 680 = 30576\text{W}$$

Jednovremena struja se računa po izrazu

$$I_j = \frac{P_j}{\sqrt{3}U_n \cos \varphi}$$

Usvaja se da je $\cos \varphi = 1$ za domaćinstva.

Unošenjem $U_n = 380\text{V}$ dobija se $I_j = 46,33\text{ A.}$

Struja za koju provodnik mora biti predviđen dobija se iz izraza

$$I'_j = \frac{I_j}{f_1 * f_2}$$

gdje je f_1 korekcioni temperaturni faktor $f_1(40^\circ\text{C})=0,87$, a f_2 korekcioni faktor načina polaganja kablova $f_2=0,8$ dobija se :

$$I_j' = 66.56 \text{ A}$$

Iz tablice se bira odgovarajući vod i presjek njegovih provodnika prema $I_{td} > I_j'$

gdje je I_{td} trajno dozvoljena struja. Bira se kabl sa PVC izolacijom i bakarnim provodnicima presjeka $A=16 \text{ mm}^2$. Dakle treba nam kabl PP-Y 5x16mm² sa $I_{td} = 80\text{A}$.

Izbor osigurača se vrši na osnovu izraza $I_j < I_o < f_1 f_2 I_{td}$

$$46.33 \text{ A} < I_o < 55.68 \text{ A}$$


Bira se osigurač nazivne struje $I_o = 50\text{A}$.

Proračun padova napona

Dozvoljeni padovi napona zavise od toga da li je TS u objektu ili van njega definisani su propisima (Sl. list SFRJ, br 53/1988 i 54/1988) i ne smije biti veća od sledećih vrijednosti prema nazivnom naponu instalacije i to:

1. Instalacija priključena na javnu mrežu niskog napona

Od distributivnog ormarića do najudaljenijeg potrošača strujnog kola rasvjete 3% (1% DO-GRT, 2% GTR-potrošač)



Od transformatora do najudaljenijeg potrošača 6%.

2. Instalacija priključena na vlastitu TS

Od transformatora do najudaljenije svetiljke pad napona je 5%, a za strujna kola drugih potrošača 8%. Za električne instalacije čija je dužina veća od 100 m dozvoljeni pad napona povećava se za 0,005% po dužnom metru preko sto metara ali ne više od 0,5%.

U odnosu na propise iz 1966 koji su specificirali pad napona od TS do elektromotora (u pri normalnom pogonu 7% a pri pokretanju motora 10%) u novim propisima se uslovjava da za direktno napajanje motora naizmjenične struje sa kratkospojenim rotorom iz distributivne mreže 0,4 kV pad napona pri pokretanju ne smije premašiti vrijednost pri kojoj dolazi do smanjenja momenta motra tako da ugrožava pouzdan zalet motora i radne maštine ili utiče na stabilan rad ostalih potrošača vezanih na istu mrežu.

Za monofazne strujne krugove pad napona se računa po relaciji

$$\Delta u\% = 2\rho \frac{L P}{U^2 A} 10^5 (\%)$$

gdje su

- u- procentualni pad napona
- P – opterećenje kola (kW)
- L - dužina kola (m)
- U- linijski napon instalacije
- A- presjek provodnika (mm^2)
- ρ - specifična otpornost provodnika

$$\Delta u\%_{Cu-220V} = 0,0741 \frac{L P}{A} (\%)$$

$$\Delta u\%_{Al-220V} = 0,119 \frac{L P}{A} (\%)$$

Za trifazne strujne krugove sa simetričnim opterećenjem
(uz faktor snage blizak jedinici)

$$\Delta u\% = \rho \frac{LP}{U^2 A} 10^5 (\%)$$

$$\Delta u\%_{Cu-380V} = 0,0124 \frac{LP}{A} (\%)$$

$$\Delta u\%_{Al-380V} = 0,02 \frac{LP}{A} (\%)$$

PREKIDAČI – služe za uspostavljanje ili prekid strujnog toka između izvora i prijemnika

Osnovni element su kontakti čijim se pomjeranjem odnosno zatvaranjem i otvaranjem uspostavlja ili prekida tok električne struje.

Pomjeranje se obezbeđuje silom

- neposredno (čovječija ruka)
- posredno (opruga ili elektromagnet)

ЗАВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНСТАЛАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Прекидачи

- Обичан прекидач
 - Серијски прекидач
 - Наизменични прекидач

 - Подела према начину руковања
 - Обртни
 - Прегибни
 - Потезни
 - Притисни
 - тастер
- 
- Подела према начину уградње:
 - У зиду
 - На зиду
 - За уградњу у апаратима
 - За суве просторије
 - За влажне просторије
 - За просторије са експлозивним гасовима
 - За грубе погоне



Prekidači mogu biti jednopolni ili višepolni, dvo i tropoložajni.

Oni koji imaju dva položaja mogu biti samopovratni ili monostabilni i nepovratni ili bistabilni.

Prekidač sa elektromagnetom kao posrednikom zatvara kontakte kada se magnet pobudi nekom strujom, a otvara ih oprugom zategnutom pri zatvaranju, kada se prekine ta struja.

Nazivaju se još i "kontaktori".

Prekidači sa elektro ili pneumatskim motorom kao posrednikom izrađuju se za velike jačine struje (i do nekoliko hiljada ampera) – specijalne instalacije

kontaktori



ЗАВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНСТАЛАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Утичнице

- За суве просторије
- За влажне просторије
 - На зиду
 - У зиду
- Двофазне
- Трофазне
- За телекомуникационе уређаје


GRAĐEVINSKA UTIČNICA	TV-FM UTIČNICA	classic
		 <ul style="list-style-type: none">ART. 102 DVOPOLNA PRIKLJUĆNICA SA ELEKTROPORCELANSKIM TELOMART. 101 DVOPOLNA PRIKLJUĆNICA SA ELEKTROPORCELANSKIM TELOMART. 103 PRIKLJUĆNICA DVOPOLNA SA ELEKTROPORCELANSKIM TELOMART. 115 JEDNOPOLNI PREKIDAČART. 115/00 SERVISKI PREKIDAČART. 115/01 NAIZMENIČNI PREKIDAČART. 100 DUPLA PRIKLJUĆNICA SA ELEKTROPORCELANSKIM TELOMART. 115/02 UNAKRSNI PREKIDAČART. 116/05 TASTER ZVONA SA SIGNALNOM SLJALICOMART. 116/06 TASTER SVETLA SA SIGNALNOM SLJALICOMART. 106 TELEFONSKA PRIKLJUĆNICAART. 107 TELEFONSKA PRIKLJUĆNICA SA JEDnim IZVODOMART. 109 TELEFONSKA PRIKLJUĆNICA SA DVA IZVODAART. 111 TELEFONSKA PRIKLJUĆNICA SA TRI IZVODA

Zaštitne električne komponente od prevelike struje

Električni provodnici i druge komponente koje čine električne instalacije, kao i sami prijemnici, izrađeni su za neku jačinu struje koja se naziva nominalnom. Za nešto veće vrijednosti, provodnici, komponente i prijemnici će se pregrijavati i toplotno naprezati, a za još veće vrijednosti počće se i mehanički naprezati. Da bi se to spriječilo, u neke djelove električnih instalacija se postavljaju zaštitne komponente od prevelike struje.

To su toplji osigurači i prekidači sa vremenski zavisnom (bimetalnom) i vremenski nezavisnom (prekostrujnom) zaštitnom karakteristikom.


Topljivi osigurači - jedina zaštitna komponenta od prevelike struje koja struju prekida sama bez posredstva prekidača. To je postignuto posebnom konstrukcijom njegovog topljivog umetka.



Po konstrukciji se dijele na tri klase:

- B- topljni umetak sa cilindričnim kapicama
- D- sastoji se od osnove, kape, topljivog umetka sa čeonim kontaktima i kalibracionog prstena (TZ, EZ, UZ)
- N- dvije osnove i topljivog umetka sa nožastim kontaktima






2 A	RUŽIČASTA	ELEMENT 25 A
4 A	SMEĐA	
6 A	ZELENA	
10 A	CRYENA	
16 A	SIVA	
20 A	MODRA	
25 A	ŽUTA	
35 A	CRNA	ELEMENT 63 A
50 A	BIJELA	
63 A	BAKRENA	
80 A	SREBRNA	ELEMENT 100 A
100 A	CRYENA	
NAZIVNE STRUJE	OZNAKE BOJOM	TIP POSTOLJA
	TOPLJIVOGL UMETKA	

PO KARAKTERISTIKAMA DJELOVANJA:


1. NORMALNI (brzi) – njihovo vrijeme djelovanja ne smije biti manje od 10s pri ispitivanju strujom $1,75 \times I_n$ (n – nazivno)
2. TROMI – simbol tromosti je gravura puža na tijelu umetka. Vrijeme djelovanja ne smije biti duže od 6s sa strujom ispitivanja $5 \times I_n$.

In (A)	Vrijeme (s)
do 4	0,05
4-10	0,10
10-25	0,15
25-63	0,20
63-100	0,35
100-200	0,50

3. OSIGURAČI VELIKIH PREKIDNIH MOĆI NV OSIGURAČI ILI VISOKOUČINSKI



OSNOVNA PREDNOST IM JE PRI PREKIDANJU STRUJA VELIKIH JAČINA. U UMETKU SE NE DOGADA SAMO JEDNOSTAVAN PROCES PREKIDANJA STRUJE TOPLJENJEM NITI VEĆ SE POJAVLJUJE EFEKAT NAPONA LUKA KOJI NE DOPUŠTA DA STRUJA KRATKOG SPOJA DOSTIGNE MAKSIMALNU VRIJEDNOST. IZRADUJU SE ZA SVE VRIJEDNOSTI NISKOUČINSKIH ALI I ZA MNOGO VEĆE DO 2 kA. SVI OSIGURAČI ZA VISOKE NAPONE SU VISOKOUČINSKI.



AUTOMATSKI OSIGURAČI- INSTALACIONI AUTOMATSKI PREKIDAČI



Instalacioni automatski osigurač je prekidač sa ručnim uključenjem i oprugom zategnutom pri uključenju, na koje djeluje bimetalno i prekostrujno rele koji su ugrađeni u njega.

Ovi osigurači se izrađuju za nazivne struje : 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100A




AUTOMATSKI OSIGURAČI- INSTALACIONI AUTOMATSKI PREKIDAČI



Podjela prema klasama okidanja:

- | | |
|----------------|--|
| B klasa | 1,13In (više od 1čas),
1,45In (manje od 1 čas)
2,55In (za os. do 32 A 0,1-60s, preko 32 A 0,1-120s)
3In (ne smije biti kraće od 0,1s)
5In (mora biti kraće od 0,1s) |
| C klasa | 5In (ne smije biti kraće od 0,1s)
10In (mora biti kraće od 0,1s) |
| D klasa | 10In (ne smije biti kraće od 0,1s)
20In (mora biti kraće od 0,1s) |

- Bimetalno rele - (vremenski zavisna komponenta $f(t)$)
- Prekostrujno rele
- Nadnaponsko i podnaponsko rele
- Komponente za programiranje vremena
- Neelektrične komponente električnih instalacija
 - cijevi,
 - metalne i plastične razvodne ili instalacione kutije manjih i većih dimenzija
 - razvodni ormani (samostojeći, viseci, ugradni)
 - nosači provodnika i kablova
 - gvozdena i pocićana traka 20×3 i $25 \times 4 \text{ mm}^2$ za povezivanje metalnih djelova u cilju izjednačavanja potencijala





INSTALACIONI PREKIDAČI





ВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ КРОЗ ОБЈЕКАТ

- Кроз ПВЦ цеви
- Преко зида причвршћене обујмицама
- Интегрисано са конструкцијом
- Дезинтегрисано испод летви од ПВЦ-а



- Електропроводници се полажу хоризонтално или вертикално.
- Најчешће се воде по зидовима 30 см испод плафона, а од тог вода спуштају вертикално до прекидача и утичница.



UZEMLJENJE U ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA


Pod uzemljenjem se podrazumijeva povezivanje neke tačke električnih instalacija sa zemljom, koja predstavlja geološki električni provodnik zanemarljivog otpora i kondenzator veoma velikog kapaciteta.


Ovo povezivanje ima dva razloga:

- potencijal svih tačaka određuje se u odnosu na nepromjenljiv zemljin potencijal – referentni potencijal (radno uzemljenje)
- da bi se tačke koje u normalnom potencijalu nijesu na nekom potencijalu, ali bi usled kvara mogle da dođu na nedozvoljeno veliki potencijal zaštite povezivanjem sa zemljom (zaštitno uzemljenje)

Uzemljenje se kao elektroprovodna veza neke tačke električnih instalacija sa zemljom sastoji iz od dva osnovna dijela:

- uzemljivač (elektroprovodni dio smješten ispod površine zemlje)
- zemljovod (elektroprovodni dio iznad zemlje)





Sl. 11.2 Izvođenje temeljnog uzemljenja u temelju od nabijenog betona za zgradu s dva ulaza





Između pojedinih tačaka stvorenog električnog polja pri proticanju struje kroz uzemljivač postojaće potencijalna razlika odnosno napon. Ona u nekim slučajevima može da ugrozi čovjeka.


napon dodira

napon koraka

Prema načinu postavljanja razlikuju se:

“dubinski” uzemljivači (štapni i cijevni)

“površinski” uzemljivači (trakasti i mrežasti; 0,5-0,8 m).




Specifični otpor homogenog zemljišta

Vrsta zemljišta	ρ [Ωm]
Močvara	30
Oranica, ilovača, vlažni fini pjesak	100
Vlažan pjesak	200
Suvi fini pjesak	500
Suvi pjesak i šljunak	1000
stijene	3000-10000

Pojedinačni uzemljivači


Cijevni dubinski – vertikalnim pobijanjem u zemlju gvozdene cijevi prečnika 50mm i dužine 2-5 m, kroz dno prethodno iskopane jame dubine oko 0,5m



$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{4L}{d}$$

Pojedinačni uzemljivači

Trakasti – površinski uzemljivač postavlja se u iskopan rov dubine 0,5 – 0,8 m



$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{2L^2}{ha}$$

Temeljni uzemljivač : ne zahtijevaju slobodan prostor, gvozdeni djelovi u betonu su zaštićeni od korozije i manje su podložni atmosferskim uticajima.

Zaštita od električnog udara

Pod električnim udarom se podrazumijeva proticanje električne struje kroz čovječije tijelo.

Prilikom proticanja struja izaziva : remećenje električnih impulsa neurovegetativnog sistema, toplotno i elektrohemijsko dejstvo.

Stepen opasnosti od dejstva električne struje koja protiče kroz čovječije tijelo zavisi od njene jačine, učestanosti i dužine trajanja.

Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

-**Elektrokucija** – svjesno ili nesvjesno izlaganje čovjeka djelovanju električne struje

-Za djelovanje elektriciteta na čovjeka najvažnija je struja, odnosno jačina struje koja protiče kroz ljudsko tijelo.

-Pri razmatranju djelovanja električne struje na ljudski organizam razlikujemo slijedeće struje:

- otpuštajuća struja** – najveća struja pri kojoj se čovjek može snagom svojih mišića odvojiti od dijelova pod naponom

- fibracijska struja** – ona jačina struje koja izaziva smrtnost (njena je vrijednost relativna za svakog čovjeka)

- nefibracijska struja** – jačina struje koja ne izaziva smrtnost (može se smatrati neopasnom za čovjeka)


-Vrlo veliki uticaj na posljedice koje će nastati djelovanjem električne struje ima trajanje njenog proticanja.

Štetno djelovanje električne struje na živa bića:


Do pojave protoka električne struje kroz čovječije tijelo dolazi kada se između pojedinih njegovih djelova pojavi potencijalna razlika.

Ona se može pojaviti pri dodiru elektroprovodnih djelova koji se u normalnom pogonu nalaze na potencijalu različitom od nultog (direktni dodir), ili pak pri dodiru elektroprovodnih djelova koji se na potencijal razlikujut od nultog mogu naći usled nekog kvara (indirektni dodir).

Najčešće se ta potencijalna razlika javlja između ruke i tačke oslonca (stopala). Ona se naziva napon dodira.




Sl. 12.3 Opasni direktni dodir delova pod naponom




Sl. 12.4 Opasni indirektni dodir i strujni udar čoveka nastao zbog

nepravilnog priključka* i kvara na uređaju

*Kad je el. uređaj pravilno priključen u slučaju kvara automatski bi delovao zaštitni uredaj, osigurač ili zaštitna stružna sklopka, i kvarni uredaj koji je priključen na monofaznu priključnicu bio bi isključen s napona u vremenu ispod 0,4s (i tada se može dogoditi strujni udar ali trajao bi kratko)



Štetno djelovanje električne struje na živa bića:



- Ako se želi ostvariti kontrola nad mogućim izlaganjem čovjeka djelovanju električne struje potrebno je odrediti koji je to napon koji prouzrokuje proticanje dopuštene granične struje.

- Iz tog razloga potrebno je poznavati impedansu ljudskog tijela (u praksi se redovno zanemaruje reaktansa, odnosno promatra samo aktivni otpor).

- Aktivni otpor ljudskog tijela nije stalan već zavisi o nizu činilaca:

- čistoći, vlažnosti i debljinji kože
- naponu koji djeluje na ljudsko tijelo (na slici je prikazan otpor ljudskog tijela u zavisnosti od napona dodira po Bodieru za slučaj da su polovi čvrsto obuhvaćeni, a trajanje djelovanja dugo)
- trajanju djelovanja
- jačini struje
- kontaktnom pritisku i površini elektrode, itd.

Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

- Kod razrade pojedinih mjera zaštite vrijednost otpora ljudskog tijela posmatra se uobičajeno samo u zavisnosti od napona dodira.

Napon dodira (V)	Totalna impedancija tijela (Ω)
25	1.750
50	1.450
75	1.250
100	1.200
125	1.125
220	1.000
700	750
1.000	700
>1.000	650

- Vrijednosti ukupne impedanse tijela odraslih osoba koje su navedene u tablici vrijede za put struje ruka-ruka, odnosno ruka-noga pri kontaktnoj površini između 50 i 100 cm² i pri suvoj koži.

- Poznavajući djelovanje struja različitih jačina na ljudski organizam i prosječnu impedansu ljudskog tijela moguće je zaključiti o naponima opasnim za život čovjeka.

Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

- Za normalne uslove okoline i upotrebe trajno dopušteni naponi dodira su manji od 50 V za naizmjeničnu struju, a naponi manji od 120 V za jednosmjernu struju.
- Za teže uslove rada i okoline (trajni dodir čovjeka s potencijalom zemlje i znatne promjene impedanse tijela čovjeka u zavisnosti od vlažnosti kože) granični napon dodira iznosi 25 V za naizmjeničnu struju, a 60 V za jednosmjernu struju.

najduže dopušteno vrijeme isključenja t (s)	najviši očekivani napon dodira (V)	
	normalni uslovi	loši uslovi
∞	< 50	< 25
5	50	25
2	56	27
0,8	68	35
0,4	105	54
0,2	210	100
0,1	350	169

Tablica prikazuje dopuštena trajanja pojedinih vrijednosti napona dodira

Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

-Statistički podaci:

- Nivo razvijenosti zaštitnih mjera i kvalitete električnih instalacija mogu se u nekoj zemlji ocijeniti pomoću:
 - broja nesreća na milion stanovnika
 - broja nesreća na 1TWh potrošene električne energije
- Od ukupnog broja nesreća od elektrokuće koje završavaju smrću:
 - 80-85 % su muškarci
 - 15-20% su žene

Najveća zastupljenost smrtnih slučajeva je kod ljudi od 25 do 34 godine starosti.

Od svih nesreća uzrokovanih električnom strujom 5% su smrtnе.

85% ih izazove napon do 1kV, a 15% napon iznad 1 kV.

Moguće je zaključiti da su nesreće na VN rjeđe, ali i oko 4 puta opasnije.

Zaštitne mjere od direktnog dodira:

- električno izolovanje
- postavljanje pregrada i kućišta
- postavljanje prepreka
- postavljanje van dohvata ruke
- dopunskim zaštitnim uređajem (prekidačem) diferencijalne struje

Zaštita od indirektnog dodira:

- automatskim isključivanjem napajanog strujnog kola ili dijela električnih instalacija u kome je došlo do kvara,
- upotrebom prijemnika i komponenti II klase koji imaju dopunsку električnu izolaciju,
- izradom elektroprovodnih prostorija,
- lokalnim izjednačavanjem potencijala, bez spajanja sa zemljom i
- električnim (galvanskim) odvajanjem

Tipovi mreža niskog napona:


- Tehničke zaštitne mjere od direktnog i indirektnog dodira u uzajamnoj su vezi s vrstama distributivnih mreža niskog napona.
- Prema IEC standardu, vrste distributivnih sistema niskog napona određuju se brojem i tipom aktivnih provodnika i vrstom sistema uzemljenja.

Oznake	Boje vodiča	Nazivi vodiča
L1, L2, L3 N PE PEN	crna ili smeđa svijetloplava zelenožuta zelenožuta	za izmjeničnu struju fazni vodiči neutralni vodič zaštitni vodič sjedinjeni zaštitni i neutralni vodič
L+ L-- M PE	crvena plava svijetloplava zelenožuta	za istosmjernu struju pozitivni vodič negativni vodič srednji vodič zaštitni vodič

- Radi jednostavnijeg prikazivanja i snalaženja u električnim shemama tehnički normativi za niskonaponske električne instalacije propisuju slovno brojčane oznake za pojedine vrste provodnika kako je prikazano u tablici.

Tipovi mreža niskog napona:

- Vrsta sistema uzemljenja:
- Radi preglednog prikazivanja pojedinih vrsta sistema uzemljenja, sprovedeno je označavanje sistema uzemljenja sa dva osnovna i jednim do dva dodatna slova.




- Prvo slovo označava odnos između mreže i uzemljenja:

- T – direktno spojena jedna tačka mreže na zemlju (npr. neutralna tačka transformatora)
- I – svi aktivni dijelovi mreže izolovani su od zemlje ili u jednoj tački spojeni s zemljom preko impedanse

-Drugo slovo označava odnos između dohvativljivih provodnih dijelova (kućišta potrošača i sl.) i uzemljenja:

-T – direktno električno spajanje dohvativljivih provodnih dijelova (kućišta) na zemlju, nezavisno od sistema uzemljenja mreže

-N – direktno električno spajanje provodnih dijelova (kućišta) na uzemljenu tačku sistema mreže (primjer na uzemljenu neutralnu tačku sistema)



-Dodatno slovo koje se nalazi uz drugo slovo, označava raspored neutralnog i zaštitnog provodnika:

- S - neutralni (N) provodnik i zaštitni provodnik (PE) međusobno su odvojeni u cijeloj mreži

- C – neutralni (N) provodnik i zaštitni provodnik (PE) kombinovani su u jednom (PEN) provodniku

Tipovi mreža niskog napona:

-U distributivnim mrežama niskog napona postoje tri tipa mreža obzirom na sistem uzemljenja:


1. TN sistem

2. TT sistem

3. IT sistem

-TN sistem :


– ima jednu tačku sistema (neutralnu tačku) direktno spojenu sa zemljom, dok su dohvativljivi dijelovi (kućišta) spojeni preko zaštitnog provodnika direktno spojeni na uzemljenu neutralnu tačku




-u odnosu na raspored i funkciju neutralnog i zaštitnog provodnika postoje tri podvrste TN sistema:

-TN-S sistem kod kojeg je u cijeloj mreži zaštitni provodnik (PE) odvojen od neutralnog provodnika (N), što znači da pogonska struja ne teče kroz zaštitni provodnik

Tipovi mreža niskog napona:



-TN-C-S sistem kod kojeg u dijelu mreže PEN provodnik ima funkciju i zaštitnog i neutralnog provodnika, a u drugom dijelu mreže – blizu potrošača – od zadnje razvodne ploče, zaštitni provodnik je odvojen od neutralnog provodnika




-TN-C sistem u cijeloj mreži ima sjedinjen zaštitni i neutralni provodnik u jedan PEN provodnik

Tipovi mreža niskog napona:

-TT sistema:

-neutralna tačka sistema uzemljena je posredstvom jednog uzemljivača, a kućišta potrošača uzemljena su preko drugih uzemljivača, električno nezavisnih od uzemljenja neutralne tačke sistema

-u ovaj sistem se ubraja zaštitno uzemljenje s pojedinačnim uzemljivačem




Tipovi mreža niskog napona:

-IT sistem:

-svi aktivni provodnici su izolovani od zemlje ili su u jednoj tački spojeni sa zemljom preko velike impedanse

-kućišta potrošača se uzemljuju

-prema prijašnjim tehničkim normativima ovaj sistem je bio nazivan sistemom zaštitnog voda, koji je poznat i pod nazivom zaštitno uzemljenje izolovanih sistema




-Vrste zaštita od indirektnog dodira:

-Izjednačavanje potencijala:

-U tehničkim normativima za izvođenje električnih instalacija izjednačavanje potencijala se ne navodi kao jedna od osnovnih zaštitnih mjera od previsokog napona dodira, jer se smatra da sama za sebe nije uvijek dovoljna.

-Ipak, ona pruža sve elemente dobre i efikasne zaštite u sklopu s uređajima za brzo isključenje struje greške ili s dobrim uzemljivačem.



Vrste zaštita od indirektnog dodira:

-Izjednačavanje potencijala:

-Izjednačavanje potencijala postiže se međusobnim galvanskim spajanjem svih metalnih dijelova različitih instalacija sa zaštitnim provodnikom električnih instalacija u nekom prostoru.

-U slučaju pojave napona greške na kućištima električnih potrošača, taj isti napon pojaviti će se i na svim međusobno povezanim metalnim dijelovima drugih instalacija te neće postojati razlika napona između provodljivih dijelova instalacija.

Vrste zaštita od indirektnog dodira:

-Posebno mali naponi:


- Mali radni napon (FELV –Functional extra low voltage):

-Ako je zbog ekonomskih ili tehničkih razloga pogodan mali napon (do 50 V naizmjenične ili 120 V jednosmjerne struje), a nisu nužni ni sigurnosni mali napon niti uzemljeni zaštitni mali napon, tada se primjenjuje mali radni napon.

-npr. u signalnim i upravljačkim krugovima kod kojih uređaji, na primjer releji, daljinski upravljane sklopke i kontaktori nemaju dovoljnu izolaciju prema strujnim krugovima višeg napona mora se osigurati zaštita od direknog i indirektnog dodira na sljedećim principima:

- kod malog radnog napona zbog izvedbe izvora napajanja i izvedbe strujnih krugova nije isključena mogućnost prenešenih napona dodira primarne mreže pa se mora izvesti zaštita od indirektnog dodira

Vrste zaštita od indirektnog dodira:



ako je primarni strujni krug štićen od indirektnog dodira nekom od zaštitnih mjera s automatskim isključivanjem napajanja svi izloženi provodljivi dijelovi (mase) opreme spajaju se sa zaštitnim provodnikom primarnog strujnog kruga

kada se mali radni napona dobija iz izvora koji se napaja iz NN mreže štićene električnim odvajanjem, svi izloženi provodljivi dijelovi (mase) opreme spajaju se s neuzemljenim provodnikom za izjednačavanje potencijala primarnog strujnog kruga

Vrste zaštita od indirektnog dodira:


Zaštita primjenom opreme klase II ili odgovarajućom izolacijom:

- Električni uređaji opremaju se, osim normalnom (osnovnom) pogonskom izolacijom još i dopunskom zaštitnom izolacijom koja onemogućava dodir ili spoj s provodljivim dijelovima uređaja koji mogu doći pod napon u slučaju kvara na osnovnoj izolaciji
- Postiže se:
 - izradom kućišta potrošača od izolacionih materijala
 - ugradnjom dopunske izolacije na opremu koja ima samo temeljnu izolaciju
 - postavljanjem pojačane izolacije na neizolovane dijelove pod naponom
- Električna oprema izrađena s dvostrukom i pojačanom izolacijom označava se simbolom kvadrat u kvadratu
- Ako se zaštita postiže dopunskom ili pojačanom izolacijom, radi raspoznavanja vrste zaštite na vanjskoj strani kućišta postavlja se znak koji predstavlja precrtni znak uzemljenja
- Ugrađuju li se oprema i uređaji koji imaju samo osnovnu izolaciju izolacijskih kućišta, tada izolacijska kućišta moraju imati stepen zaštite najmanje IP 2X.

Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Zaštita primjenom opreme klase II ili odgovarajućom izolacijom:


- Kod opreme i uređaja klase II izloženi provodni dijelovi ili umetnuti provodni dijelovi ne smiju se spajati sa zaštitnim provodnikom. Zbog toga prenosni potrošači u priključenom kablu imaju samo fazni i neutralni provodnik, a utikač nema zaštitni kontakt.
- Za ispravnost ove mјere zaštite presudan je kvalitet i stanje izolacije potrošača



Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Zaštita električnim odvajanjem:

- Strujni krug potrošača se, pomoću transformatora za odvajanje ili motor-generatora (s namotajima odgovarajuće izolacije) galvanski odvoji od ostale električne mreže (sekundarni krug se ne smije uzemljiti).
- Zaštitno djelovanje temelji se na činjenici da će struja greške i kod potpunog spoja jedne faze sa zemljom biti vrlo mala jer se strujni krug zatvara smo preko otpora izolacije i kapacitivnog otpora relativno kratkog drugog provodnika.



- Budući da struja greške raste s dužinom priključenih vodova, preporučuje se da proizvod nazivnog napona u voltima i dužine strujnog kruga u metrima ne prijeđe vrijednost od 100 Vm, pod uslovom da dužina vodova strujnog kruga nije veća od 500m.
- Nazivni napon električno odvojenih strujnih krugova ne smije biti veći od 500 V.
- Za razliku od ranijih tehničkih normativa nova norma dopušta mogućnost da se iz jednog izvora za električno odvajanje napaja više potrošača, uz neke dodatne uslove.

ZAŠTITA OBJEKATA NA ZEMLJI OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA

Atmosferski elektricitet se javlja kao posledica međusobnog trenja djelova atmosfere koji se nalaze u stalnom kretanju.

Probojna čvrstoća vazduha 30 kV/cm.

Pražnjenje prema zemlji se sastoji od nekoliko uzastopnih pražnjenja. Najčešće ih ima 3-5. Svako od njih trasira put glavnom pražnjenju.

Tek kada "lider" stigne na oko 100m od zemlje postaje određena tačka prema kojoj se prazni.

Maksimalna struja pražnjenja nije ista na svim geografskim širinama i kreće se od nekoliko desetina do nekoliko stotina kA

PRORAČUN NIVOA ZAŠTITE OBJEKATA NA ZEMLJI OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA

OPŠTI USLOVI

Ova instalacija štiti objekte i ljude od direktnih i indirektnih atmosferskih pražnjenja prihvatajući direktna pražnjenja, bezbjedno i brzo odvodeći u zemlju struju pražnjenja.

Takođe sprečava pojavu štetnih sekundanih efekata stvarajući svojom zaštitnom zonom određeni stepen sigurnosti u objektu.

Važeći propisi JUS N.B4 800 su identični sa IEC-1024-1 koje je uradila IEC komisija. Ovaj standard se ne odnosi na :

- . objekte više od 60 m.
- . željeznička postrojenja i instalacije van objekta
- . elektroenergetska postrojenja i mreže izvan objekta
- . instalacije telekomunikacija izvan objekta
- . vozila, brodove, vazduhoplove i instalacije platformi na moru.

Novim propisima instalacije zaštite od atmosferskih pražnjenja sastoje se od:

- . spoljašnje zaštitne instalacije od atmosferskog pražnjenja i
- . unutrašnje zaštitne instalacije od atmosferskog pražnjenja.


Osnovni djelovi spoljašnje zaštitne instalacije su:

- . prihvativni sistem
- . spusni sistem
- . sistem uzemljenja.


Prihvati sistem čine djelovi spoljašnje zaštitne instalacije namijenjeni za prihvatanje atmosferskog pražnjenja. Mogu biti u obliku štapne hvataljke (Franklinova hvataljka), vodovi na krovu (krovni vodovi) ili metalni djelovi krova uopšte.

U slučaju metalanog krova koji igra ulogu prihvavnog sistema za atmosfersko pražnjenje metalna konstrukcija se može smatrati prirodnim prihvavnim sistemom pod uslovom:


ZAŠTITA OBJEKATA NA ZEMLJI OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA



ZAŠTITA OBJEKATA NA ZEMLJI OD ATMOSFERSKOG PRAŽNjenja




ZAŠTITA OBJEKATA NA ZEMLJI OD ATMOSFERSKOG PRAŽNjenja





zavisnost broja odvoda od izvedbe krova

ZAŠTITA OBJEKATA NA ZEMLJI OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA




ZAŠTITA OBJEKATA NA ZEMLJI OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA



detalj prelaza odvoda sa krova, preko vodoravnog i vertikalnog oluka na vertikalni odvod prema uzemljivaču (max. R zakrivljenosti odvoda 200 mm !)

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА



- . da je ostavarena trajna električna neprekidnost između različitih djelova,
- . da debљina lima nije manja od vrijednosti **d** data u **Tabeli I**
- . da nije obložena izolacionim materijalom
- . da su nemetalni materijali na metalnim limovima ili iznad njih izvan štićenog prostora.

Tabela I Minimalna debљina metalnog lima krovnih pokrivača

Nivo zaštite	Materijal	Debljina d [mm]
I do IV	čelik	4
	bakar	5
	aluminijum	7

Spusni provodnici su djelovi spoljsnje gromobanske instalacije namijenjeni za provod struje atmosferskog pražnjenja od prihvavnog sistema do sistema uzemljenja. Spusni provodnici na objektu se izvode sa FeZn 20x3 mm trakom. Neophodno rastojanje spusnih provodnika mora zadovoljavati vrijednosti date u Tabeli II.

Tabela 2 Srednje rastojanje spusnih provodnika

NIVO ZAŠTITE	SREDNJE RASTOJANJE (m)
I	10
II	15
III	20
IV	25

Nezavisno od rastojanja u Tabeli 2 za bilo koji prihvativi sistem potrebno je postaviti najmanje dva spusna voda. Da bi se izbjegla opasnost od "preskoka" potrebno je instalaciju izvesti sa više spusnih vodova sto kraće dužine. Kao spusni vodovi mogu se koristiti prirodne komponente objekata kao: metalne konstrukcije i čelična armatura u stubovima.

Sistem za uzemljenje ima funkciju da obezbjedi dovodenje struje direktnog atmosferskog praznjenja u zemlju bez stvaranja opasnih prenapona na području uzemljivača.

Vazno je napomenuti da oblik i dimenzija sistema za uzemljenje igraju važnu ulogu i od otpornosti uzemljivača.

Sledeći uzemljivači se mogu upotrijebiti:

- jedan ili više prstenastih uzemljivača,
- vertikalni uzemljivači,
- radikalni uzemljivači i
- temeljni uzemljivači.

- U našem slučaju koristićemo temeljni uzemljivač **FeZn 3x30 mm**, ugrađenu u betonski temelj štićenog objekta.
- Metalnu armaturu je neophodno povezati varenjem sa temeljnim uzemljivačem odnosno sa cijelokupnom zaštitnom instalacijom.
- Rastojanje između spojeva ne smije biti veće od 5m.
- Svi spojevi, bilo vareni ili preko ukrasnih komada treba da su zaštićeni antikorozivnim premazom (prajmerom) prije betoniranja.

Tabela III Minimalni presjeci materijala gromobranske instalacije

Nivo zaštite	Materijal	Prihvativni sistem mm ²	Spusni provodnici mm ²	Sistem uzemljenja mm ²
I do IV	Cu	35	16	50
	Al	70	25	-
	Fe	50	50	80

UNUTRAŠNJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE

štite opremu i ljude od prenapona u objektima na kojima je postavljena spoljašnja gromobranska instalacija. Posebno se unutrašnjom gromobranskom instalacijom štite osjetljivi elektronski uredaji.

Potpuna zaštita unutrašnjosti objekta od spoljašnjeg uticaja direktnih atmosferskih pražnjenja nije moguća.

Mjere koje se često koriste su:

- . izjednačavanje potencijala
- . poboljšanje spoljašnje zaštite instalacije od atmosferskog pražnjenja
- . višestruko povezivanje elemenata sistema uzemljenja
- . ugradnja katodnih odvodnika
- . korišćenje prirodnih elemenata u spusnom sistemu.

PRORAČUN INSTALACIJE

Proračun je urađen na osnovu sledećih ulaznih podataka:

- prosječan broj dana sa grmljavinom u Podgorici je 49,
- objekat je orientacionih dimenzija a x b x h (m)
- objekat je miješane konstrukcije,
- objekat je bez uticaja (posledica) na okolinu.

Neophodno je odrediti zahtijevani nivo zaštite odnosno stepen efikasnosti zaštite.

Nivo Zaštite	Efikasnost E	Rastojanje pražnjenja	Prva struja povratnog praznjenja I(kA)
Nivo I sa dodatnim mjerama	E>0,98		
Nivo I	0,98 > E > 0,95	20	2,8
Nivo II	0,95 > E > 0,90	30	5,2
Nivo III	0,90 > E > 0,80	45	9,5
Nivo IV	0,80 > E > 0	60	14,7

Efikasnost gromobranske instalacije je data relacijom:

$$E = 1 - \frac{N_c}{N_d} \quad (1)$$

gdje su:

N_c - usvojena učestanost udara groma u štićeni objekat, odnosno maksimalni usvojeni srednji godišnji broj udara groma koji može prouzrokovati oštećenje objekta.

N_d - učestanost direktnog udara groma u objekat, odnosno srednji godišnji broj direktnih udara groma koji prouzrokuju oštećenje objekta.

Učestanost udara groma je :

$$N_c = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{C} \quad (2)$$

gdje je $C = C_1 C_2 C_3 C_4$ (3)

a C_1, C_2, C_3, C_4 su dati sledećim tabelama:

C1-tip konstrukcije objekta			
Krov Konst. objekta	Metalni	Kombinovani	Zapaljiv
Metalna konstrukcija	0,5	1	2
Kombinovana	1	1	2,5
Zapaljiva	2,0	2,5	3

C2-sadržaj objekta	
Bez vrijednosti i nezapaljiv	0,5
Malu vrijednost ili uglavnom zapaljiv	1
Veću vrijednost ili naročito zapaljiv	2
Izvanredno velika vrijednost, nenadoknадive štete, vrlo zapaljiv ili eksplozivan	3

C3-namjena objekta	
nezaposjednut	0,5
uglavnom nezaposjednut	1
teška evakuacija ili opasnost od panike	3

C4- posledice od udara groma u objekat	
Nije obavezna neprekidnost pogona i bez uticaja(posledica) na okolinu	1
Obavezna neprekidnost pogona, ali bez uticaja (posledica) na okolinu	5
Uticaj (posledice)na okolinu	10

Učestanost direktnog udara groma u objekat je:

$$N_d = 1,1 \cdot N_g \cdot C_o \cdot A_e \cdot 10^{-6} \quad (4)$$

gdje su:

N_g -prosječna godišnja učestanost udara groma po km^2

C_o -koeficijenat okruženja

A_e -ekvivalentna površina štićenog objekta

Prosječna godišnja učestanost udara groma po km^2 je:

$$N_g = 0,04 \cdot T_d^{1,25} \quad (5)$$

gdje je T_d -broj grmljavinskih dana u toku godine.

Za Podgoricu $T_d=49$


Okruženje štićenog objekta	C_o
Štićeni objekat se nalazi u prostoru sa istim ili višim objektima	0,25
Objekat okružen nižim objektima	0,5
Usamljen objekat na 3 H	1
Štićeni objekat sam na uzvišenju	2


Ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta:

$$A_e = a \cdot b + 6h(a+b) + 9\pi h^2 \quad (6)$$

Na osnovu sračunate vrijednosti zahtijevane efikasnosti instalacija od atmosferskog pražnjenja, određujemo međusobno rastojanje spusnih vodova kao i elemenata prihvatnog sistema.

Ekvivalentna prihvativa površina štićenog objekta	$A_e = a \cdot b + 6h(a+b) + 9\pi h^2$	
Okruženje štićenog objekta	C_o	
Broj grmljavinskih dana u toku godine	T_d	
Prosječna godišnja učestanost udara groma po km^2	$N_g = 0,04 \cdot T_d^{1,25}$	
Nd - učestanost direktnog udara groma u objekat, odnosno srednji godišnji broj direktnih udara groma koji prouzrokuju oštećenje objekta;	$N_d = 1,1 \cdot N_g \cdot C_o \cdot A_e \cdot 10^{-6}$	
C1-tip konstrukcije objekta	C1	
C2-sadržaj objekta	C2	
C3-namjena objekta	C3	
C4- posledice od udara groma u objekat	C4	
	$C = C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot C_4$	
Nc - usvojena učestanost udara groma u štićeni objekat, odnosno maksimalni usvojeni srednji godišnji broj udara groma, koji može prouzrokovati oštećenje objekta;	$N_c = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{C}$	
Efikasnost gromobranske instalacije	$E = 1 - \frac{N_d}{N_c}$	





Električne instalacije slabe struje

-definisane su kao instalacije za prenos električne energije malih snaga ili kao električne instalacije za prenos signala.

- prenos signala može se vršiti jednosmjernom ili naizmjeničnom strujom (u širokom opsegu učestanosti)

- najjednostavnije od ovih instalacija su:

- interfonske instalacije,
- telefonske instalacije i
- RTV instalacije.

Električne instalacije slabe struje

- skup električnih provodnika i drugih električnih i neelektričnih komponenti, razmještenih tako da omogućavaju siguran i kvalitetan prenos električnih signala.

- kvalitet prenos signala u ovim instalacijama određuje se slabljenjem njegove snage, odnosno slabljanjem jačine struje i veličine napona, za razliku od električnih instalacija "jake struje", gdje se kvalitet prenosa definisao samo slabljenjem napona jer je jačina struje u čitavom kolu bila ista.

$$a = \frac{1}{2} \ln \frac{P_1}{P_2} [Np] = 10 \log \frac{P_1}{P_2} [dB]$$

Električne instalacije slabe struje

- do slabljenja struje u ovim instalacijama dolazi zbog manjih vrijednosti poprečnih impedansi izolovanih električnih provodnika i drugih električnih komponenti prema okolini.

- aktivni dio impedanse je manji zbog slabije električne izolacije, što je posledica nižeg napona, a reaktivni zbog viših učestanosti električnih signala.

- u instalacijama "slabe struje" koriste se dvije vrste vodova:

- **simetrični vodovi** - dva izolovana provodnika, niža frekvencija signala

- **nesimetrični vodovi** – jedan izolovani provodnik (odlazni, dok je povratni provodnik zemlja), viša frekvencija signala

Električne instalacije slabe struje

- Simetrični vod, koji se sastoji od dva izolovana provodnika, ili jedne parice, može da se koristi kao pojedinačan vod ili je više takvih parica upredeno i obrazuju kabl. Nesimetričan vod se uvek koristi kao pojedinačan.


Za potrebe navedenih instalacija koriste se sledeći vodovi:



-Simetrični vod izrađen u vidu jedne parice *TI 20 2x0,6(0,8)mm telefonski instalacioni vod koji se uvlači u cijevi ili kanale jer osim izolacije od polietilena (2) nema dodatnih zaštitnih slojeva (0)*



-Simetričani vodovi (parice) smještene pod zajednički omotač u jednom kablu *TI 44 n x 2 x 0,6(0,8)mm telefonski instalacioni kabl izrađen od više parica izolovanih između sebe polietilenom (4) ispod zajedničkog omotača takođe od polietilena (4)*


-Nesimetrični vod izrađen kao koaksijalni kabl RF75-5-1/Ei

Telefonske instalacije











Električna šema interfonske instalacije





Instalacije protivpožarne zaštite



Sl. 22.1 Šema protivpožarne zaštite s centralnim elektronskim uređajem

*Centralni elektronski uređaj obično ima prekidač s ključem za isključenje uređaja (ili tastatuру s PIN-CODOM)

Instalacija protivprovalne zaštite

